

## KE IKWADISETSA JANG GO KWALA?

O tlhoka go ikwadisa mo inthaneteng:

1. Tsena mo webosaeteng ya NBT: [www.nbt.ac.za](http://www.nbt.ac.za), tobetsa mo go "Register to Write" mme o latele ditaello. O ka ikwadisa gape ka inthanete mo selefounung ya gago.
2. Lekwalo le le tlhomamisang ikwadiso ya gago mme le na le baakhoutu ya EasyPay le tlanna teng gore o kgone go le sithamolola le go le gatisa morago ga go tobetsa mo go "submit". O tshwanetse go isa lekwalo la gago la ikwadiso kwa lefelong le o ka duelang kwa go lone la EasyPay Paypoint go duelela teko.

Gape o ka duela mo webosaeteng ya EasyPay: [www.easypay.co.za](http://www.easypay.co.za). Ga go tlhokege gore o tle le tse kwa lefelong la teko, mme o tshwanetse go di gatisa le go tshola dikhopi. Dipholo di gololwa fela mo ditekong tse di dueletsweng.

Kwadiso e na le lefelo le le totobetseng. Fa o fetwa ke paka ya gago e e rulagantsweng ya go kwala, kgotsa o eletsa go kwala la bobedi, o tshwanetse go ikwadisa le go duela gape.

## GO KWALA GO JA BOKAE?

Dituelo tsa teko tsa Tshoko ya Kamogelo ya 2018 ke:

- AQL fela- R80
- AQL le MAT - R160

## A O NE O ITSE?

Fa e le gore ga go na le lefelo la teko la NBT gaufi le kwa o nnang teng, o ka re romelela imeile kgotsa wa re leletsa mogala mme re flla leka go go rulaganyetsa lefelo le le kgethegileng gore o kwale teko.

Imeile [nbt@uct.ac.za](mailto:nbt@uct.ac.za)

Mogala 021 650 3523

Twitter @cetap\_uct

Facebook [nationalbenchmarktest](https://www.facebook.com/nationalbenchmarktest)

[www.nbt.ac.za](http://www.nbt.ac.za)



# THE NATIONAL BENCHMARK TESTS



**CETAP**  
Centre for Educational  
Testing for Access and  
Placement



UNIVERSITIES  
SOUTH AFRICA



Standard Bank

Testing for 2018  
University Placement

## ■ DITEKOTEKANYETSO TSA BOSETŠHABA KE ENG?

Ditekotekanyetso tsa Bosetšhaba (NBT) di lekanyetsa gore o iketleeditse go le kana kang mo go tsa thuto go tsena Yunibesithi.

### ■ KE GORENG KE TSHWANETSE GO KWALA DITEKO TSE?

Di-NBT di dirisiwa ke diyunibesithi tse dintsi mo nageng. Di thusa ditheo tsa thuto e kgolwane go tlhalosa dipholo tsa ba ba fetsang mo sekolong tse di jaaka tsa Setifikeiti sa Bosetšhaba se Segolwane e leng National Senior Certificate (NSC). Dipholo tsa teko di tshegetsa dipholo tsa NSC, mme ga di di emisetse e bile ga di di boeletse.

Ditheo dingwe tsa thuto e kgolwane tsa Aforikaborwa di dirisa di-NBT go amogela mme tse dingwe di di dirisa go tlhotlhomisa gore a o tlaa tlhoka tshegetso ya tlaleletso ya thuto ka nako ya dithuto tsa gago. Gape di thusa mo go dirweng ga dikharikhulamo. Batla tshedimosetso mo setheong se o dirang kopo kwa go sone gore a o tlhoka go kwala di NBT.

### ■ KE DITEKO DIFE TSE KE TSHWANETSENG GO DI KWALA?

Tlephata la thuto la kwa o dirang kopo teng le tla tlhotlhomisa gore ke diteko dife tse o tshwanetseng go di kwala le matlha a makgaolakang a go amogela dipholo tsa gago.

### ■ NKA KWALELA DITEKO KWA KAE?

Sejule e e feletseng e e nang le mafelo a diteko e mo webosaeteng ya NBT ([www.nbt.ac.za](http://www.nbt.ac.za)). Fa go se na diteko dipe gaufi le kwa o nnang teng, romela imeile kwa go [nbt@uct.ac.za](mailto:nbt@uct.ac.za), kgotsa o re leletse mogala mo go 021 650 3523 mme re tla leka go rulaganya lefelo le le kgethegileng la teko ya gago.

## ■ NKA SOLOFELA ENG MO DITEKONG?

Go na le diteko tse pedi: Academic Literacy, Qualitative Literacy (tse di kopantsweng: AQL), le Mathematics (MAT). Go bona tshedimosetso e ntsi ka gore diteko di tsepamisa mo go eng, tseno mo webosaeteng ya rona: [www.nbt.ac.za](http://www.nbt.ac.za).

Qualitative Literacy e tshwana le Mathematical Literacy.

Baithuti ba ba nang le bogole ba a amogelwa. Teko ya AQL e ranoletswe le mo Braille.

Teko nngwe le nngwe e tlhoka gore o dirise thuto ya mo nakong e e fetileng – se o se itseng le se o kgonang go se dira – mo dimatherialeng tse di supang se se lebeleletsweng mo baithuting ba ngwaga wa ntlha mo mananeong a yunibesithi.

Diteko ke khupamarama, ka jalo ga go na dipampiri tsa mo nakong e e fetileng e bile ga go na dimatheriala dipe tse di kgethegileng tsa go ka ipaakanyetsa diteko.

### ■ KE TSHWANETSE GO KWALA LENG?

O tshwanetse go kwala fa o ikutlwa o ikeetleditse, mme fela netefatsa gore o kwala ka nako go fitlhelela matlha otlhe a makgaolakang le ditlhokego tsothle tsa lenaneo/mananeo a o dirang kopo ya go a dira. O tshwanetse go kwala diteko ka bobedi ka letsatsi le le lengwe. O letlelelwa go kwala NBT la bobedi, mme o tlaa tlhoka go tlhomamisa le lephata la gago la thuto pele gore a maduo a bobedi a tlaa amogelwa.

## ■ NKA KWALA LENG?

Kwadiso ya dipaka tsothle tsa NBT e bulelwa ka la 1 Moranang 2017.

MATLHA A DITEKO TSA NBT	LETSATSI LA BOFelo LA GO IKWADISA MO INTHANETENG	LETSATSI LA BOFelo LA GO DUELA	DIPHOLO TSE DI KA FITLHELELWANG KE DITHEO	DIPHOLO TSE DI KA FITLHELELWANG KE BAKWADI
20-May-17	2-May-17	8-May-17	12-Jun-17	19-Jun-17
3-Jun-17	14-May-17	21-May-17	26-Jun-17	3-Jul-17
*04 Jun-17	14-May-17	21-May-17	26-Jun-17	3-Jul-17
17-Jun-17	28-May-17	4-Jun-17	10-Jul-17	17-Jul-17
*18-Jun-17	28-May-17	4-Jun-17	10-Jul-17	17-Jul-17
24-Jun-17	4-Jun-17	11-Jun-17	17-Jul-17	24-Jul-17
**30 Jun-17	11-Jun-17	18-Jun-17	24-Jul-17	31-Jul-17
1-Jul-17	11-Jun-17	18-Jun-17	24-Jul-17	31-Jul-17
15-Jul-17	25-Jun-17	2-Jul-17	7-Aug-17	14-Aug-17
*16-Jul-17	25-Jun-17	2-Jul-17	7-Aug-17	14-Aug-17
29-Jul-17	9-Jul-17	16-Jul-17	21-Aug-17	28-Aug-17
12-Aug-17	23-Jul-17	30-Jul-17	4-Sep-17	11-Sep-17
*13-Aug-17	23-Jul-17	30-Jul-17	4-Sep-17	11-Sep-17
26-Aug-17	6-Aug-17	13-Aug-17	18-Sep-17	26-Sep-17
9-Sep-17	20-Aug-17	27-Aug-17	2-Oct-17	9-Oct-17
16-Sep-17	27-Aug-17	3-Sep-17	9-Oct-17	16-Oct-17
30-Sep-17	10-Sep-17	17-Sep-17	23-Oct-17	30-Oct-17
7-Oct-17	17-Sep-17	24-Sep-17	30-Oct-17	6-Nov-17
*08 Oct-17	17-Sep-17	24-Sep-17	30-Oct-17	6-Nov-17
14-Oct-17	30-Sep-17	1-Oct-17	6-Nov-17	13-Nov-17
25-Nov-17	5-Nov-17	12-Nov-17	19-Nov-17	13-Dec-17
2-Dec-17	12-Nov-17	19-Nov-17	18-Dec-17	18-Dec-17
*03-Dec-17	12-Nov-17	19-Nov-17	18-Dec-17	18-Dec-17
**05-Jan-18	17-Dec-17	17-Dec-17	29-Jan-18	5-Feb-18
6-Jan-18	17-Dec-17	17-Dec-17	29-Jan-18	5-Feb-18

\* Paka ya go kwala teko ya Sontaga

\*\* Paka ya go kwala teko ya Labotlhanano